


SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN



OCTOBER / NOVEMBER
OKTOBER / NOVEMBER

2004

SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGARE

Pampiri ya Boraro

SG

931-2/3

5 pages

SETSWANA SECOND LANGUAGE SG: Paper 3



COPYRIGHT RESERVED / KOPIEREG VOORBEHOU
APPROVED BY UMALUSI / GOEDGEKEUR DEUR UMALUSI



**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGARE
(Pampiri ya Boraro)**

NAKO: Diura tse 2

MADUO: 80

DITAELO

- Dirisa Setswana se se tlhapileng
 - Tlhaloganya potso pele o e araba
 - Rulaganya mabaka le tiro ya gago sentle
 - Dirisa mopeleto le matshwaopuiso ka nepo mme o kgaoganye mafoko sentle.
-
-

KAROLO YA A

POTSO 1

Kwala tlhamo ya boleele jwa tsebe le halofo ka ga NNGWE ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di latelang tse di tsosang dikakanyo tse di rileng mo go wena. Fa o tlhopha sengwe sa ditshwantsho tse di neilweng go kwala tlhamo ya gago, o e nee setlhogo se se maleba.

- 1.1 Letsholo la go tsoma dinokwane tse di bogisang baithuti ba basetsana ka nako ya dijo.
- 1.2 Phasalatso e a raela. Se e se dirang ke gore batho ba dirise madi mo dilong tse ba sa di tlhokeng. A o a dumela?
Kwala tlhamo e mo go yona o dumelanang kgotsa o ganetsanang le se.
- 1.3 Le fa go lemolola (go ntsha mpa) mo Aforika-Borwa go le ka fa semolaong, bontsi bo sa ntse bo le kgaatlhanong le se.
Kwala tlhamo e mo go yona o dumelanang kgotsa o ganetsanang le setlhogo
- 1.4 Fa nka nna ngaka.

- 1.5 Kwala setlhogo se se maleba ka ga setshwantsho se se fa tlase mme o tswela le go kwala tlammo ya gago.



- 1.6 Sekaseka setshwantsho se se fa tlase mme morago o kwale tlammo. Ineele setlhogo.



1x40=(40)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: [40]

KAROLO YA B

POTSO 2

Araba potso e le NNGWE mo karolong ya B. Karabo e nne boleele jwa tsebe e le NNGWE.


- 2.1 Kwalela rrangwaneago **lekwalo** o mo itsise bolwetse jwa ga rraago. Bolela dikgato tse lo di tsereng go leka go mo thusa.

KGOTSA

- 2.2 Pule le Mosidi ba ganetsana ka ga bolwetse jwa Lebolelamading (AIDS) Mosidi a re bolwetse jo bo teng e bile bo a bolaya, mme Pule ene a re ga go na selo se se ntseng jalo. Kwala **puisano** ka kang e.

KGOTSA

- 2.3 Sekaseka setshwantsho se se latelang mme morago o kwale **pegelo**.



1x20=(20)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: [20]

KAROLO YA C

POTSO 3

Araba potso e le NNGWE mo karolong ya C. Karabo e nne boleele jwa tsebe e le NNGWE.


- 3.1 Lefapha la Thuto la Gauteng le go abetse basari go tswelatsa dithuto tsa Bongaka kwa Unibesithing ya Natala mo ngwageng e e tlang. Ba kwalele **fekese** go ba itsise gore o tla itlhagisa kwa potsotherisanong e e tla bong e tshwaretse kwa dikantong tse dikgolo tsa Randburg, Ferikgong a tlhola malatsi a le 15 ura e le ya borobongwe mo mosong.

KGOTSA

- 3.2 Kwala **metso** ya kopano ya morafe wa gaeno e go neng ga buisanwa ka ga petelelo e e kwa godimo ya masea.

KGOTSA

- 3.3 Sekaseka setshwantsho se se latelang mme morago o kwale **phasalatso**.



1x20=(20)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: [20]

PALOGOTLHE: 80